

Likoloto Le Mekitlane

Liqeto tse nepahetseng le tse fosahetseng

THUTO KA CHELETE



Ha re nahana ho laola chelete hantle, re hloka ho ela hloko liqeto tseo re li etsang.

Hangata re etsa liqeto re ipapisitse le lintho tseo re li batlang eseng tseo re li hlokanang. Ka nako e ngoe ke ho khahlisa batho ha ka nako e ngoe e le ho ithabisa. Liqeto tse ntle le ho nahana khetho tsohle tseo re ka li etsang ke mokhoa o motle oa ho laola chelete ea rona.

Tlhoko ea chelete e ngata e ka thoko e ka baka likoloto le ho kalima, mohl'oo mong ho bo-machonisa. Ha re na le chelete re lokela ho ipotsa, "na ke hloka ntho ee hona tjee"? Hopola ha u na le chelete ka bankeng ho betere u e kenye ak'haonteng ea savings moo e tla etsa tsoala khoeli le khoeli. E be hee u ka reka seo u se batlang ka tsoala u sa thsetse eno eo u e tsetetseng. Ha chelete ea hau e u tsoalla e ngoe u ka e sebelisa ka bolokolohi hobane eno eo u e bolokileng e lula e u etsetsa e ngoe.

Inahane Hape e ba hlokolosi ka chelete!

Ena ke polelo eo u hlokanang ho e sala morao neng le neng ha u utloa u batla ho sebelisa chelete ka ntle le moralo oa hau oa lichelete – haholo ha chelete e sallang e le bohashana.

EMA!...

Bala ho 10... inahane hape... e ba hlokolosi ka chelete!

- "BALA HO 10" e bolela hore u iphe nako ea ho inahana ka hloko
- PELE U SEBELISA CHELETE nahana mabaka a 3 a hore na u e sebelisetse'ng, e be mabaka a 3 a ho u thibela, joale e be u nka qeto.



Kotsi ea ho kena sekolotong



Se potlakele ho kalima u sa nahana ka puseletso.



Nka sekoloto sebakeng sa ntho eo u e hlohang feela ho fapana le eo u e batlang.



Netefatsa hore ntho eo u e rekang u nkile sekoloto, u e fumana ka theko tse ntle.

U hloka ho utloisisa kotsi ea ho sebelisa ho feta kamoo u kholang, haholo ha u reka lintho tse turu ka hire-purchase le stolment.



Kotsi ea ho reka ntho ka mokitlane ke hore puseletso e ka bonahala e-ka e nyane feela u lokela ho kopa kapa u itšebelletse lipalo tsa tjeo e felletseng e kentseng tsoala, e le hore u etse qeto e seli. Ha u reka lintho ka mokitlane u tl'o patala tsoala e boima. Re tl'o tla sheba sena hona tjena.

Tsoala ke ntho e ntle ha e tla ho uena e seng ha u hloka ho e patala.

Ha u kalima chelete ho reka ntho ka hire-purchase u qetelletse u patala batho chelete e ngata ho kalima chelete ea bona. U qetella u patetse tsoala ka chelete eo u ka beng u e sebeliselitse tlhoko e ngoe. U leke ho boloka e be u patala ka chelete hoohle moo u nang le hona. U tla tseba ho boloka haholo 'me ha u be le credit report e mpe. Ka nako e ngoe ha ho na ka nqa'ne u tlamehile ho kalima empa kamehla u nahane mekhoha eohle e teng pele.



Leseli lena ha le kenyeletse lipakane tsa hau, boemo ba hau ba lichelete, kapa lihloko tsa hau 'me u se itšetlehe ka lona joalo ka le nkang sebaka sa keletso ea litsebi.